



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-5966/6

Podgorica, 06.08.2025. godine

**MILIČKOVIĆ DRAGIŠA
MILIČKOVIĆ ZDENKO**

PODGORICA
Buda Tomovića 61

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06-333/25-5966/6 od 06.08.2025. godine, za izgradnju objekta namjene kolektivno stanovanje sa djelatnostima na urbanističkoj parceli UP 34, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo - Ljubović“ („Službeni list CG - opštinski propisi“, br. 19/09), u Podgorici.

MINISTAR
Slaven Radunović

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna:

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

Odobrio:

Boško Todorović, v.d. generalnog direktora
Direktorata za građevinarstvo

Obradila:

Olja Ferić, samostalna savjetnica I

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

1.	Broj: 06-333/25-5966/6 Podgorica, 06.08.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2.	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine na osnovu člana 143 stav 2 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", 19/25) a u vezi sa članom 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22, 04/23) i podnijetog zahtjeva Miličković Zdenka i Miličković Dragiša izdaje:	
3.	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4.	za izgradnju objekta namjene kolektivno stanovanje sa djelatnostima na urbanističkoj parceli UP 34 , u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo - Ljubović“ („Službeni list CG - opštinski propisi“, br. 19/09), u Podgorici.	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	Miličković Dragiša Miličković Zdenko
6.	POSTOJEĆE STANJE	
	<i>Plan</i> Prema grafičkom prilogu br. 2 – Ažurirana topografsko katastarska podloga sa prikazom granice plana, na predmetnoj lokaciji su evidentirani postojeći objekti, spratnosti P i P+1. Ocjena sa aspekta prirodnih uslova Sa aspekta prirodnih uslova, ovo područje ima niz povoljnosti za izgradnju i urbanizaciju. Teren u blagom padu, nizak nivo podzemnih voda kao i dobra stabilnost terena su karakteristike koje idu u prilog gradnje. Klimatski uslovi su, kao i na cijeloj teritoriji grada, povoljni za gradnju tokom cijele godine. Pri izgradnji, odnosno planiranju objekata treba voditi računa o nepovoljnim uslovima vjetra, sunca i kiše. <i>Katastarska evidencija</i> Prema listu nepokretnosti 2774 – izvod, na katastarskoj parceli broj 3487 KO Podgorica III, evidentirana je porodična stambena zgrada, površine 68 m2. Prema listu nepokretnosti 2778 – izvod, na katastarskoj parceli broj 3489 KO Podgorica III, evidentirana je porodična stambena zgrada, površine 63 m2.	

	Prema listu nepokretnosti 2778 – izvod, na katastarskoj parceli broj 3490/1 KO Podgorica III, evidentirana je porodična stambena zgrada, površine u osnovi 146 m ² .
7.	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	Urbanistička parcela UP 34, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo - Ljubović“, je namjene kolektivno stanovanje sa djelatnostima (grafički prilog br. 1– Detaljna namena površina). Uslovi za objekte kolektivnog stanovanja sa djelatnostima TIP S4 • Ovaj tip stanovanja planiran je na urbanističkim parcelama površine od 1000 - 3000m². Definisan je kao pretežna namjena u okviru koje je moguća izgradnja objekata u funkciji stanovanja i stanovanja sa djelatnostima ili samo djelatnosti • Stanovanje je moguće organizovati u slobodnostojećim objektima sa jednom ili više lamela. • Maksimalna spratnost u okviru ovog tipa je Su(Po)+P+4+Pk, • Maksimalni indeks zauzetosti parcele 0.5 • Maksimalni indeks izgrađenosti parcele 3.0 • Minimalna udaljenost novog objekta od susjedne parcele je 2m, ukoliko je u kontaktu parcela sa tipom stanovanja S1 i S2, ukoliko kontaktira sa parcelama na kojima je planirana izgradnja objekata tip S3, S4 i S5 minimalna udaljenost od susjedne parcele je 3m. Novi objekat je moguće postaviti i na granicu parcele, graditi ga kao dvojni ili objekat u nizu, ali uz međusobnu saglasnost susjeda i uz uslov da se prema susjedu ne mogu otvarati otvori. Dati uslovi važe za nadzemne etaže. Podzemne etaže se mogu graditi na 1m do susjedne parcele a u cilju obezbeđenja potrebnog broja garažnih mjesta. • U daljoj realizaciji plana prije svega kada se gradi novi objekat ili postojeći zamenjuje, moguće je udruživanje sa susjednim parcelama u cilju formiranja veće parcele i tada važe uslovi plana za novoformiranu parcelu odnosno tip stanovanja kome tako formirana parcela pripada. • U okviru objekta stanovanja i to u prizemlju moguća je organizacija djelatnosti. Realizacija dijela prostora opredeljenog za djelatnosti je fazona i prepušta se investitoru. Djelatnosti koje su u kombinaciji sa stanovanjem moraju biti kompatibilne sa istim odnosno da neugrožavaju funkciju stanovanja i životne sredine. Prije svega to su trgovina, ugostiteljstvo, usluge i sl. Napomena - u tabelama su prikazani maksimalno mogući kapaciteti na urbanističkim parcelama a skladu sa tipom stanovanja i parametrima plana datim za taj tip. Maksimalne bruto površine koje će se ostvariti na parceli su u funkciji zadate građevinske linije, odnosa prema susjednim parcelama i potrebnog broja parking mjesta koji se mora obezbjediti na parceli odnosno objektu kako za stanovanje po normativu 1.1 GM na jednu stambenu jedinicu, tako i za djelatnosti koje se u objektu obavljaju po normativu 1PM na 50m² BGP pod poslovanjem.

	Procedure izrade tehničko-investicione dokumentacije, kao i samo građenje, mora se sprovoditi u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi. Objekat projektovati u duhu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.
7.2.	Pravila parcelacije Urbanistička parcela UP 34, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo - Ljubović“, sastoji se od katastarskih parcela br. 3487, 3489, 3490/1, 3488/4 i 3491/2 KO Podgorica III i djelova katastarskih parcela br. 5474/1, 3493/1 i 3492/1 KO Podgorica III. <i>Parcelacija i preparcelacija</i> Čitav prostor zahvaćen ovim planom izdjeljen je na urbanističke parcele kao osnovne urbanističke cjeline. Sastavni dio ovog planskog akta su grafički prilozi Plan saobraćaja i nivelacije i regulacije i Plan parcelacije, regulacije i UTU na kojima su prikazane granice parcela koje se zadržavaju kao i novoformirane granice parcela. Osnov za parcelaciju i preparcelaciju bilo je vlasništvo u okviru predmetnog prostora i mreža novoplaniranih saobraćajnica. Urbanistička parcela može obuhvatiti i više urbanističkih parcela, a može se formirati i od dijela konkretne parcele (slučajevi dijeljenja postojeće parcele u cilju omogućavanja izgradnje novog objekta) uz obezbjeđenje direktne pristupačnosti sa javne površine. Parametri gradnje važe za novoformiranu parcelu u skladu sa tipom stanovanja i veličinom parcele koja je definisana za svaki tip. Članom 15 Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, broj 53/25), propisano je da grafička dokumentacija sadrži elaborat parcelacije po planskom dokumentu.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama U grafičkim prilogima dati su grafički i numerički podaci. Na nivou blokova definisane su građevinske linije. Novi objekti se moraju postavljati na zadate građevinske linije osim objekti u unutrašnjosti bloka koji se radi bolje organizacije i iskorišćenosti parcele mogu postaviti i iza građevinske linije. Postojeći objekti koji zadiru u novoplaniranu građevinsku liniju kao takvi se mogu zadržati s tim ukoliko se ruše i gradi novi objekat pri postavljanju novog objekta mora se poštovati zadata građevinska linija. Postojeći objekti koji zadiru u novoplaniranu građevinsku liniju a neugrožavaju planiranu regulativu mogu se nadgraditi i dograditi do planom zadatih maksimalnih parametara. <i>Regulacija i nivelacija</i> Horizontalna regulacija postojećih objekata predviđenih za intervencije vezana je za sam objekat. Novoplanirani objekti su vezani za osovine saobraćajnica koje su definisane neophodnim elementima za prenošenje na teren. Kota poda prizemlja je u funkciji organizacije u okviru samog objekta kao i formiranja podzemnih etaža

	(podrumska ili suterenska etaža, odnosno više podzemnih etaža. Maksimalna kota poda prizemlja je na 1.2 m od kote pristupne saobraćajnice. Spratnost novoplaniranih objekata definisana je prema tipu stanovanja koji je u direktnoj vezi sa veličinom urbanističke parcele. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati : • Pravilnik o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore”, broj 53/25); • Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade („Službeni list Crne Gore”, br. 60/18); • Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu („Službeni list Crne Gore”, br. 066/23,113/23).
8.	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.8/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10 i 48/15). U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sljedećim zakonima i propisima: - Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG”, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 03/23). Pravilnici: - Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Službeni list SFRJ br.30/91) - Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platee za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SFRJ”, br.8/95) - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Službeni list SFRJ”, br.7/84) - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija („Službeni list SFRJ”, br.24/87) - Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti („Službeni list SFRJ”, br.20/71, 23/71) - Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladištenju i pretakanju goriva („Službeni list SFRJ”, br.27/71) - Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Službeni list SFRJ”, br.24/71, 26/71) Mjere zaštite na radu Pri izgradnji, rekonstrukciji ili rušenju objekta potrebno je izraditi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa aktom nadležnog ministarstva shodno članu 10 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG”, br.34/14 i 044/18)

Klimatske karakteristike

Urbano područje Podgorice karakteriše slabije modifikovan maritimni uticaj Jadranskog mora. Zime su blage, sa rijetkim pojavama mrazeva, dok su ljeta žarka i suva.

Izrazito velike mikroklimatske razlike unutar gradskog područja ne mogu se očekivati obzirom na relativnu topografsku ujednačenost i ne tako velike i guste komplekse visoke gradnje.

Temperatura vazduha

U Podgorici je registrovana srednja godišnja temperatura od 15,5° C. Prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5° C, a najtopliji jul sa 26,7° C. Maritimni uticaj mora ogleda se u toplijoj jeseni od proljeća za 2,1° C, sa blažim temperaturnim prelazima zime u ljeto, od ljeta u zimu. U toku vegetacionog perioda (april - septembar) prosječna temperatura vazduha iznosi 21,8° C, dok se srednje dnevne temperature iznad 14° C, javljaju od aprila do oktobra. Srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje stambenih i radnih prostorija proteže se od 10 novembra do 30 marta, u ukupnom trajanju od 142 dana.

Vlažnost vazduha

Prosječna relativna vlažnost vazduha iznosi 63,6%, sa max od 77,2% u novembru i min od 49,4% u julu. Tokom vegetacionog perioda, prosječna relativna vlažnost vazduha je 56,7%.

Osunčanje, oblačnost i padavine

Srednja godišnja suma osunčanja iznosi 2 456 časova. Najsunčaniji mjesec je jul sa 344,1, a najkraće osunčanje ima decembar sa 93,0 časova. U vegetacionom periodu osunčanje traje 1658 časova.

Godišnji tok oblačnosti ima prosječnu vrijednost od 5,2 desetina pokrivenosti neba. Najveća oblačnost je u novembru 7,0, a najmanja u avgustu 2,8. Prosječna vrijednost oblačnosti u vegetacionom periodu je 4,3.

Srednji prosjek padavina iznosi 1692 mm godšnje, sa maksimumom od 248,4 mm, u decembru i minimumom od 42,0 mm, u julu. Padavinski režim oslikava neravnomjernost raspodjele po mjesecima, uz razvijanje ljetnjih lokalnih depresija sa nepogodama i pljuskovima. Vegetacioni period ima 499,1 mm padavina ili 20,6 % od srednje godšnje količine.

Period javljanja sniježnih padavina traje od novembra do marta, sa prosječnim trajanjem od 5,4 dana, a snijeg se rijetko zadržava duže od jednog dana.

Pojave magle, grmljavine i grada

Prosječna godišnja čestina pojave magle iznosi 9 dana, sa ekstremima od 1 do 16 dana. Period javljanja magle traje od oktobra do juna, sa najčešćom pojavom u decembru i januaru (po 2,6 dana).

Nepogode (grmljavine) javljaju se u toku godine prosječno 53,7 dana, sa maximumom od 7,7 dana, u junu i minimumom od 1,9 dana, u januaru.

Pojava grada registruje se u svega 0,9 dana prosječno godišnje, sa zabilježenim maksimumom od 4 dana.

	<i>Vjetrovi</i> Učestalost vjetrova i tišina izražena je u promilima, pri čemu je ukupan zbir vjetrova iz svih pravaca i tišina uzet kao 1000 ‰. Najveću učestalost javljanja ima sjeverni vjetar sa 227 ‰, a najmanju istočni sa 6 ‰. Sjeverni vjetar se najčešće javlja ljeti, a najredje u proljeće. Tišine ukupno traju 380 ‰, sa najvećom učestalošću u decembru, a najmanjom u julu. Najveću srednju brzinu godišnje ima sjeveroistočni vjetar (6,2 m/sec), koji najveću vrijednost bilježi tokom zime (prosječno 8,9 m/sec.). Maksimalna brzina vjetra od 34,8 m/sec. (125,3 km/čas i pritisak od 75,7 kg/m²) zabilježena je kod sjevernog vjetra. Jaki vjetrovi su najčešći u zimskom periodu sa prosječno 20,8 dana, a najređi ljeti sa 10,8 dana. Tokom vegetacionog perioda jaki vjetrovi se javljaju prosječno 22,1 dan.
9.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE <i>Mjere zaštite životne sredine</i> Prilikom odabira prostornog modela plana poštovan je princip maksimalnog očuvanja životne sredine. U tom smislu, dati planski kapaciteti istovremeno predstavljaju i akt očuvanja prirodne sredine. Koncepcija optimalnog korišćenja prostora, koja treba da je rezultat svakog detaljnog plana u osnovi predstavlja akt zaštite životne sredine. Naime, životnu sredinu štitimo koristeći je na adekvatan način i pod odgovarajućim uslovima. Za osnovne zahtjeve sa ovog stanovišta uzeti su: • da se voda, zemljište i vazduh liše svakog zagađenja uvođenjem adekvatne infrastrukture, a da aktivnosti na prostoru DUP-a ne ugrožavaju životnu sredinu • da gustine stanovanja budu u realnim okvirima • da se postigne optimalan odnos izgrađenog i slobodnog prostora • da se postigne potrebna količina zelenila za optimalnu zaštitu vazduha • da se obezbijede odgovarajući prateći sadržaji stanovanja • da se izvrši zaštita frekventnih koridora saobraćaja • da se iskoriste sve prirodne pogodnosti za razvoj, a ne samo rast naselja • da se za prostor precizno definiše nadležnost i vlasništvo Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-2189/2 od 10.07.2025. godine.

10.	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE Prema grafičkom prilogu br. 8 – Kompoziciono rješenje zelenih i izgrađenih površina (ilustrativan prikaz), predmetna lokacija UP 34 nalazi se u <i>blokovskom zelenilu</i>. <i>Blokovsko zelenilo</i> Oko objekata kolektivnog stanovanja i objekata kolektivnog stanovanja sa djelatnostima planirano je blokovsko zelenilo. Blokovsko zelenilo zauzima centralni dio naselja. Ova kategorija zelenila je osnova u dogradnji sistema zelenih površina i spajanju zona individualnih stambenih objekata sa park-šumom Ljubović. Koncept velikih, otvorenih površina tj. izgradnja "zelenog bloka" daje opštu atmosferu naselju i predstavlja okosnicu slike naselja. Smjernice za ozelenjavanje: • sadnju vršiti u manjim grupama ili u vidu solitera • koristiti visokodekorativne biljne vrste • prilikom izbora biljnog materijala i njihovog komponovnja voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata • formiranje kvalitetnog travnjaka otpornog na sušu i gaženje • na svim manjim slobodnim površinama koristiti parterno zelenilo • za parterno zelenilo koristiti visokokvalitetne trave, jednogodišnje cvijeće, perene, dekorativne žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa (od poleglih do piramidalnih) • za ozelenjavanje popločanih površina (platoi) koristiti zelenilo u žardinjerama ili sadnju vršiti u otvore za sadnice, moguće je i sezonskim cvijećem, perenama ili drugim autohtonim dendro materijalom. • za sadnju u žardinjerama koristiti nisko drveće (<i>Lagerstroemia indica</i>, <i>Crataegus oxycantha</i> „Rubra Plena“, <i>nobilis</i>, <i>Ligustrum japonicum</i>, i sl.), različite žbunaste vrste kao i dekorativne puzavice (<i>Tecoma radicans</i>, <i>Wisteria sinensis</i>), takođe je moguća sadnja sezonskim cvijećem, perenama i sl. • duž trotoara, platoa i staza postaviti klupe za odmor i kante za otpatke savremenog dizajna. Prema ulicama i susjednim parcelama moguće je ograđivanje i to živom zelenom ogradom. Ograde se postavljaju na regulacionu liniju tako da živa ograda bude na zemljištu vlasnika ograde ili na granicu između dvije urbanističke parcele.
11.	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE Ukoliko se prilikom izvođenja građevinskih i zemljnih radova bilo koje vrste na području zahvata naiđe na nalazište ili nalaze arheološkog značenja, prema članu 87 i članu 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list RCG“, br. 49/10, 49/11 i 44/17), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara radi utvrđivanja daljeg postupka.

12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Potrebno je obezbjediti prilaz i upotrebu objekta licima koja se otežano kreću ili se koriste invalidskim kolicima, u skladu sa članom 71 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“, br. 41/25) Na svim pješačkim prelazima sa uzdignutim ivičnjakom, kao i na prilazima objektima treba predvidjeti prelaze za hendikepirana lica saglasno standardima JUS U.A9 201 i 202.
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	U okviru objekta stanovanja i to u prizemlju moguća je organizacija djelatnosti. Realizacija dijela prostora opredeljenog za djelatnosti je fazna i prepušta se investitoru. Eventualnu etapnost građenja objekta treba predvideti tehničkom dokumentacijom, uz odgovarajuće odobrenje urbanističke službe.
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG: • Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje) • Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta • Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja • Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV Prema grafičkom prilogu br.6 – Plan elektroenergetske infrastrukture i prema uslovima nadležnog organa.
17.2	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanizacionu infrastrukturu
	Prema grafičkom prilogu br. 5 – Plan hidrotehničke infrastrukture i prema uslovima nadležnog organa - D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica.

	<i>Snabdijevanje vodom</i> U detaljnijem projektovanju potrebno je dimenzionisati režim pritiska i prečnike cjevovoda, koji bi u potpunosti zadovoljili potrebe planiranih objekata za vodom i ekonomičan rad sistema. Planirana je sekundarna vodovodna mreža koja sa postojećom čini jednu cjelinu. Vodovodna mreža je prstenasta. Kriterijum za dimenzionisanje vodovodne mreže jeste potrebna količina vode za sanitarne i protivpožarne potrebe. Protivpožarne hidrante postaviti na raskrsnicama i na rastojanju od 80m gdje su centralne funkcije a u preostalim ulicama gdje je planirano individualno stanovanje na rastojanju od 150m. Predloženi sistem prati novoplaniranu mrežu saobraćajnica. Rješavanje hidrotehničkih instalacija će se realizovati u sklopu projektovanja saobraćajnica. <i>Fekalna kanalizacija</i> Planirana je sekundarna mreža fekalne kanalizacije. Postojeće septičke jame se ukidaju. Otpadna voda sa područja plana gravitira u više slivova zbog konfiguracije terena, nivelacije i rasporeda postojećih i budućih ulica. Količine otpadnih voda se dobijaju kada se maksimalna časovan potrošnja pomnoži sa koeficijentom 0.8. Minimalni prečnik ulične kanalizacije iznosi Ø200mm. Maksimalno rastojanje revizionih silaza iznosi 50m. Kanalizacione cijevi postaviti u rovu na posteljicu od pjeska. Zatrpavanje rova vršiti šljunkom u slojevima od 30cm, sa potrebnim kvašenjem i nabijanjem. <i>Atmosferska kanalizacija</i> Planirana je sekundarna mreža atmosferske kanalizacije u ulicama koje će imati trotoare. U ulicama koje neće imati trotoare nije predviđena atmosferska kanalizacija već se atmosferska voda gravitaciono izliva na zelene površine. Računati sa kišom intenziteta padavina $i=200\text{l/s/ha}$ povratnog perioda od dvije godine. Maksimalno rastojanje revizionih silaza kod atmosferke kanalizacije iznosi 50m. Raspored slivnika biće dat prilikom izrade projekata saobraćajnica. Vode sa saobraćajnica, parking površina i sl., koje sadrže masti, ulja i naftne derivate, prije ispuštanja u atmosfersku kanalizaciju provesti kroz odgovarajuće separatore. Akt Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica, br. UPI-02-041/25-8289/2 od 21.07.2025. godine.
17.3	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu Prema grafičkom prilogu br. 2 – Plan saobraćaja, nivelacije i regulacije i prema uslovima nadležnog organa. Ulazi na formirane urbanističke parcele mogu se planirati po principu da je iz jedne saobraćajnice moguć samo jedan ulaz-izlaz. U slučaju da urbanističku parcelu tangiraju dve saobraćajnice moguće je ulaz ostvariti sa jedne a izlaz sa druge saobraćajnice. Parkiranje i garažiranje putničkih vozila za ovako visoke gustine stanovanja moraju se rješavati u garažama – suteranima objekata. U okviru posebnih urbanističkih parcela gdje je predviđeno individualno i višeporodično

	stanovanje sa djelatnostima parkiranje rješavati u okviru objekata (za potrebe stanovanja) i u okviru pripadajućih parcela (za potrebe poslovanja) gdje je moguće formirati upravno parkiranje standardnih dimenzija uz pristupne stambene ulice, pri čemu građevinska linija mora biti na minimum 7m od regulative. Akt Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice, broj UPI 11-341/25-1915 od 24.07.2025. godine.
17.4	Ostali infrastrukturni uslovi Telekomunikaciona mreža Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt.poštovati: -Zakon o elektronskim komunikacijama ("SI list CG", br.40/13) -Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("SI list CG", br.33/14) -Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezivanje opreme i objekata ("SI list CG", br.41/15) -Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.59/15) - Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme ("SI list CG", br.52/14) <u>Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost upućuje na primjenu:</u> - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije http:// www.ekip.me/regulativa/; - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me kao i adresu web portala http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA Inženjersko - geološke karakteristike Prema karti podobnosti terena za urbanizaciju, (1:5.000) rađenoj za potrebe Revizije GUP-a ravni prostor terase svrstan je u I i II kateoriju, tj. terene bez ograničenja i sa neznatnim ograničenjima za urbanizaciju. Izuzetak predstavlja mali dio plana u podnožju brda Ljubović koji je svrstan u III kategoriju terena sa ograničenjem za urbanizaciju. Geološku građu ovog terena čine šljunkovi i peskovi neravnomernog granulometrijskog sastava i promjenljivog stepena vezivnosti. Nekad su to

posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi, koji se drže u vertikalnim odsecima i u podkapinama i svodovima. Navedene litološke strukture karakteriše dobra vodopropustljivost, a dubina izdani podzemne vode svuda je veća od 4 m, od nivoa terena. Nosivost terena kreće se od 300-500 kN/m² za I kategoriju, 120-170 kN/m² za II kategoriju i 50- 100 kN/m², za III kategoriju >10.000 Kn/M² . Zbog neizraženih nagiba, čitav prostor terase spada u kategoriju stabilnih terena.

Topografija prostora

Grad Podgorica se nalazi na sjevernom dijelu Zetske ravnice, u kontaktnoj zoni sa brdsko-planinskim zaljedjem. Njegov geografski lokalitet je određen sa 42° 26' sjeverne geografske širine i 19° 16' istočne geografske dužine. Prosečna visina terase na kojoj leži podgorica je 44,5 m.n.v. Sa aspekta topografije ukupan prostor Izmjena i dopuna DUP-a "Zabjelo – Ljubović" može se smatrati ravnim na koti 44 - 45 metara nadmorske visine, sa blagim padom ka jugu i nešto strmijim pojasom uz brdo Ljubović.

Stepen seizmičkog intenziteta

Sa makroseizmičkog stanovišta Podgorica se nalazi u okviru prostora sa vrlo izraženom seizmičkom aktivnošću. Prema Seizmološkoj karti gradsko područje je obuhvaćeno sa 8 ° MCS skale, kao maksimalnog intenziteta očekivanog zemljotresa za povratni period od 100 godina, sa vjerovatnoćom pojave 63%. Seizmički hazard za ovaj prostor odnosi se na dva karakteristična modela terena konglomeratisane terase, tj. za model C1 gdje je debljina sedimenata površinskog sloja (do podine) manja od 35 m, i model C2 gdje je ta debljina veća od 35 m.

Dobijeni parametri su sljedeći:

Za I i II kategoriju terena:

- koeficijent seizmičnosti K_s 0,079 - 0,090
- koeficijent dinamičnosti K_d 1,00 > K_d > 0,47
- ubrzanje tla $Q_{max}(q)$ 0,288 - 0,360
- intenzitet u (MCS) 9° MCS

Za III kategoriju terena:

- koeficijent seizmičnosti K_s 0,045
- koeficijent dinamičnosti K_d 0,33-1,00
- ubrzanje tla $Q_{max}(q)$ 0,188
- intenzitet u (MCS) 8° MCS

Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA.

Uslovi i mjere zaštite od zemljotresa

U cilju zaštite od zemljotresa, postupiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju objekata u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ“,

	br.52/90). Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izrađenim podacima mikroseizmičke reonizacije, a objekte od zajedničkog značaja računati za 1 stepen više od seizmičkog kompleksa. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.																				
19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA /																				
20.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE <table> <tr> <td>Oznaka urbanističke parcele</td><td>UP 34</td></tr> <tr> <td>Površina urbanističke parcele (m2)</td><td>1200,28 m2</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks zauzetosti parcele</td><td>0.5</td></tr> <tr> <td>Maksimalni indeks izgrađenosti parcele</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>Bruto građevinska površina objekta (BRGP)</td><td>3600,84 m2</td></tr> <tr> <td>Max površina pod objektom (m2)</td><td>600,14 m2</td></tr> <tr> <td>Max spratnost objekta</td><td>Su+P+4+Pk</td></tr> <tr> <td>Broj stambenih jedinica</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Potreban broj parking mjesta - stanovanje</td><td>27</td></tr> <tr> <td>Potreban broj parking mjesta - djelatnosti</td><td>12</td></tr> </table> Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila Parkiranje je planirano na parceli, a garažiranje isključivo u okviru objekta. Parkiranje na parceli obezbjediti za djelatnosti ukoliko se obavljaju u objektu a parkiranje za stanare obezbjediti u garažama koje će se organizovati u podrumskim odnosno suterenskim etažama. Ukoliko se potreban broj parking mesta nemože ostvariti u jednoj podzemnoj etaži organizovati ga u više podzemnih etaža. Za potrebe parkiranja stanara u okviru ovog tipa stanovanja obezbediti 1.1 parking (garažno) mjesto po stambenoj jedinici. Ukoliko se u objektu obavljaju djelatnosti neophodno je obezbjediti potreban broj parking mjesta i to po normativu jedno parking mjesto na 50m2 poslovnog prostora. Ukoliko se u podrumskim odnosno suterenskim etžama organizuje garažiranje iste ne ulaze u obračun BGP. Parkiranje se može organizovati u	Oznaka urbanističke parcele	UP 34	Površina urbanističke parcele (m2)	1200,28 m2	Maksimalni indeks zauzetosti parcele	0.5	Maksimalni indeks izgrađenosti parcele	3.0	Bruto građevinska površina objekta (BRGP)	3600,84 m2	Max površina pod objektom (m2)	600,14 m2	Max spratnost objekta	Su+P+4+Pk	Broj stambenih jedinica	25	Potreban broj parking mjesta - stanovanje	27	Potreban broj parking mjesta - djelatnosti	12
Oznaka urbanističke parcele	UP 34																				
Površina urbanističke parcele (m2)	1200,28 m2																				
Maksimalni indeks zauzetosti parcele	0.5																				
Maksimalni indeks izgrađenosti parcele	3.0																				
Bruto građevinska površina objekta (BRGP)	3600,84 m2																				
Max površina pod objektom (m2)	600,14 m2																				
Max spratnost objekta	Su+P+4+Pk																				
Broj stambenih jedinica	25																				
Potreban broj parking mjesta - stanovanje	27																				
Potreban broj parking mjesta - djelatnosti	12																				

unutrašnjosti parcele ili kao upravno parkiranja sa manje prometnih ulica prema kojima je i građevinska linija planirana na 7m.
Parkinge raditi sa zastorom od betonskih elemenata ili betona a oivičenja od betonskih ivičnjaka 18/24cm ili 20/24cm.

Pri projektovanju parking garaža treba poštovati sljedeće normative:

- minimalna širina rampe je 6.0m
- minimalna slobodna visina garaže je 2.30m
- dimenzije parking mjesta 2.5x5.0m
- maksimalni podužni nagib rampi je 12% za otkrivene rampe i 15% za pokrivene.

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja

Rješavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih ili intervencijama na postojećim objektima, uz striktnu kontrolu tehničke dokumentacije i realizacije, dopriniće se unapređenju arhitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i ukupne slike naselja i grada. Arhitektonski volumeni objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem postizanja homogene slike naselja i grada.

Fasade objekata kao i krovne pokrivače predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugraditi.

U objektima u kojima se prizemlja koriste kao poslovni prostori isti enterijerski moraju biti obrađeni u skladu sa objektom u kome se nalaze. Izlozi treba da su u skladu sa susjednim izlozima i u skladu sa arhitekturom konkretnog objekta.

Komercijalni natpisi i panoi moraju biti realizovani na visokom likovnom nivou. Urbana oprema mora biti projektovana, birana i koordinirana sa pažnjom, posebno u okviru prostora gdje se predviđa veće okupljanje (česme, klupe, korpe za odpatke i sl.).



Rasvjetu prostora kolskih i pješačkih komunikacija treba izvesti pažljivo odabranim rasvjetnim tijelima, sa dovoljnim osvjetljajem za potrebe normalne funkcije prostora.


U objektima kolektivnog stanovanja podrumске ili suterenske etaže mogu se koristiti za izgradnju garaža za potrebe stanara zgrade. Gdje je to moguće podzemne građevinske linije se mogu pomjeriti na 1m do granice parcele radi obezbjeđenja prostora za garažiranje što većeg broja automobila, takođe je u cilju obezbjeđenja garžiranja, a gdje je to potrebno formirati i više podzemnih etaža. Uz uslov da se obezbjedi potreban broj garažnih mjesta prema broju stambenih jedinica, suterenska etaža se može koristiti prema potrebi korisnika (stanovanje, ostave, djelatnosti isl.). Ukoliko se suterenske etaže, odnosno podrumске garaže koriste za garažiranje iste ne ulaze u obračun BGP objekta.

Za sve objekte su obavezni kosi krovovi, dvovodni ili četvorovodni, a kod komplikovanijih objekata i kombinovani, nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Krov u zavisnosti od odabranog krovnog pokrivača može biti i zasveden. Krovni pokrivač je crijep, eternit, tegola ili neki drugi kvalitetan savremeni materijal.

Gde postoje tehničke mogućnosti, pored planiranih, ostavlja se mogućnost za korišćenje podkrovnih prostora za stanovanje u nepromijenjenom spoljnjem

	gabaritu objekta (ukoliko su veliki rasponi objekta uslovili visok tavanški prostor i sl.) Osvjetljenje ovakvih prostora moguće je isključivo preko krovni prozora postavljenih u ravni krova. Obrada prozorskih otvora i vrata u skladu sa arhitekturom i materijalizacijom objekta. Sve priključke raditi prema UTU iz plana i uslovima priključenja dobijenim od nadležnih Javnih preduzeća. Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti U cilju racionalizacije potrošnje energije i sve izraženijih zahtjeva za zaštitom čovjekove okoline predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih izvora energije. Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada ("Službeni list CG", br.47/13).	
21.	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direktorat za inspekcijske poslove - U spise predmeta - a/a	
22.	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Olja Femić <i>Femić</i> Nataša Đuknić <i>Đuknić</i>
23.		DRŽAVNA SEKRETARKA Marina Izgarević Pavićević <i>M. Pavićević</i>
24.	PRILOZI - Grafički prilozi iz planskog dokumenta - List nepokretnosti i kopija plana - Akt Agencije za zaštitu životne sredine, broj 03-D-2189/2 od 10.07.2025. godine; - Akt Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica, br. UPI-02-041/25-8289/2 od 21.07.2025. godine; - Akt Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice, broj UPI 11-341/25-1915 od 24.07.2025. godine.	





LEGENDA

ZELENILO

- slobodna zelena površina
- zgrajena zelena površina
- strešni, platformi, staze i prilazi
- kolovoz i potisni

PARCELACIJA

- postojeće granice parcela koje se zadržavaju
- postojeće granice parcela koje se ukidaju
- naplanirane granice parcela
- broj urbanističke parcele
- površina urbanističke parcele
- katastarska linija
- regulacijska linija

OOOOO granica izričana i dopuna DUP-a


PLAN PARCELACIJE,

NIVELACIJE, REGULACIJE I UTU

R 1:1000

list br. 3





LEGENDA:

- planirana vodovodna mreža
- planirana fekalna kanalizacija
- planirana atmosferska kanalizacija

ooooo granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE


R 1:1000

list br.5





LEGENDA:

-  postojeće trafo stanice 10/0,4 kV
-  postojeći 10kV-ni kabal
-  planirana trafo stanica 10/0,4 kV
-  planirani 10kV-ni kabal
-  dalekovod 35kV koji se ukida
-  dalekovod 35kV koji se ukida
-  planirani 110/10kV-kV kabal od TS 110/10kV/kV "Podgorica 5"

 granica izmerenja dopuna DUP-a


PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

R. 1:1000

list br.6



CI



LEGENDA:

- — □ postojeća telekomunikaciona kanalizacija
- — ■ planirana telekomunikaciona kanalizacija


OOOOO granica izmena i dopuna DUP-a

PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

R 1:1000

list br.7





1	6603707.2	4699124.57	67	6603535.21	4699081.24	133	6603400.53	4699081.43	265	6603072.28	4699187.98	333	6603283.58	4699231.51
2	6603705.2	4699128.82	68	6603542.67	4699082.70	134	6603392.54	4699084.01	266	6603070.22	4699184.45	334	6603281.58	4699234.19
3	6603698.5	4699131.26	69	6603541.56	4699081.15	135	6603386.57	4699083.74	267	6603067.75	4699181.97	335	6603279.58	4699236.00
4	6603697.53	4699135.74	70	6603539.73	4699082.55	136	6603380.59	4699083.86	268	6603064.88	4699184.88	336	6603277.59	4699238.17
5	6603694.07	4699145.80	71	6603538.48	4699084.86	137	6603374.69	4699084.07	269	6603061.94	4699181.52	337	6603275.60	4699240.34
6	6603691.31	4699154.74	72	6603537.41	4699085.84	138	6603368.70	4699084.28	270	6603058.99	4699178.06	338	6603273.61	4699242.51
7	6603688.55	4699164.70	73	6603536.34	4699086.82	139	6603362.71	4699084.49	271	6603056.04	4699175.09	339	6603271.62	4699244.68
8	6603685.79	4699174.66	74	6603535.27	4699087.80	140	6603356.72	4699084.70	272	6603053.09	4699172.12	340	6603269.63	4699246.85
9	6603683.03	4699184.62	75	6603534.20	4699088.78	141	6603350.73	4699084.91	273	6603050.14	4699169.15	341	6603267.64	4699249.02
10	6603680.27	4699194.58	76	6603533.13	4699089.76	142	6603344.74	4699085.12	274	6603047.19	4699166.18	342	6603265.65	4699251.19
11	6603677.51	4699204.54	77	6603532.06	4699090.74	143	6603338.75	4699085.33	275	6603044.24	4699163.21	343	6603263.66	4699253.36
12	6603674.75	4699214.50	78	6603531.00	4699091.72	144	6603332.76	4699085.54	276	6603041.29	4699160.24	344	6603261.67	4699255.53
13	6603672.00	4699224.46	79	6603529.93	4699092.70	145	6603326.77	4699085.75	277	6603038.34	4699157.27	345	6603259.68	4699257.70
14	6603669.24	4699234.42	80	6603528.86	4699093.68	146	6603320.78	4699085.96	278	6603035.39	4699154.30	346	6603257.69	4699259.87
15	6603666.48	4699244.38	81	6603527.79	4699094.66	147	6603314.79	4699086.17	279	6603032.44	4699151.33	347	6603255.70	4699262.04
16	6603663.72	4699254.34	82	6603526.72	4699095.64	148	6603308.80	4699086.38	280	6603029.49	4699148.36	348	6603253.71	4699264.21
17	6603661.00	4699264.30	83	6603525.65	4699096.62	149	6603302.81	4699086.59	281	6603026.54	4699145.39	349	6603251.72	4699266.38
18	6603658.24	4699274.26	84	6603524.58	4699097.60	150	6603296.82	4699086.80	282	6603023.59	4699142.42	350	6603249.73	4699268.55
19	6603655.48	4699284.22	85	6603523.51	4699098.58	151	6603290.83	4699087.01	283	6603020.64	4699139.45	351	6603247.74	4699270.72
20	6603652.72	4699294.18	86	6603522.44	4699099.56	152	6603284.84	4699087.22	284	6603017.69	4699136.48	352	6603245.75	4699272.89
21	6603649.96	4699304.14	87	6603521.37	4699100.54	153	6603278.85	4699087.43	285	6603014.74	4699133.51	353	6603243.76	4699275.06
22	6603647.20	4699314.10	88	6603520.30	4699101.52	154	6603272.86	4699087.64	286	6603011.79	4699130.54	354	6603241.77	4699277.23
23	6603644.44	4699324.06	89	6603519.23	4699102.50	155	6603266.87	4699087.85	287	6603008.84	4699127.57	355	6603239.78	4699279.40
24	6603641.68	4699334.02	90	6603518.16	4699103.48	156	6603260.88	4699088.06	288	6603005.89	4699124.60	356	6603237.79	4699281.57
25	6603638.92	4699344.00	91	6603517.09	4699104.46	157	6603254.89	4699088.27	289	6603002.94	4699121.63	357	6603235.80	4699283.74
26	6603636.16	4699354.00	92	6603516.02	4699105.44	158	6603248.90	4699088.48	290	6603000.00	4699118.66	358	6603233.81	4699285.91
27	6603633.40	4699364.00	93	6603514.95	4699106.42	159	6603242.91	4699088.69	291	6602997.05	4699115.69	359	6603231.82	4699288.08
28	6603630.64	4699374.00	94	6603513.88	4699107.40	160	6603236.92	4699088.90	292	6602994.10	4699112.72	360	6603229.83	4699290.25
29	6603627.88	4699384.00	95	6603512.81	4699108.38	161	6603230.93	4699089.11	293	6602991.15	4699109.75	361	6603227.84	4699292.42
30	6603625.12	4699394.00	96	6603511.74	4699109.36	162	6603224.94	4699089.32	294	6602988.20	4699106.78	362	6603225.85	4699294.59
31	6603622.36	4699404.00	97	6603510.67	4699110.34	163	6603218.95	4699089.53	295	6602985.25	4699103.81	363	6603223.86	4699296.76
32	6603619.60	4699414.00	98	6603509.60	4699111.32	164	6603212.96	4699089.74	296	6602982.30	4699100.84	364	6603221.87	4699298.93
33	6603616.84	4699424.00	99	6603508.53	4699112.30	165	6603206.97	4699089.95	297	6602979.35	4699097.87	365	6603219.88	4699301.10
34	6603613.08	4699434.00	100	6603507.46	4699113.28	166	6603200.98	4699089.96	298	6602976.40	4699094.90	366	6603217.89	4699303.27
35	6603610.32	4699444.00	101	6603506.39	4699114.26	167	6603194.99	4699089.97	299	6602973.45	4699091.93	367	6603215.90	4699305.44
36	6603607.56	4699454.00	102	6603505.32	4699115.24	168	6603188.00	4699089.98	300	6602970.50	4699088.96	368	6603213.91	4699307.61
37	6603604.80	4699464.00	103	6603504.25	4699116.22	169	6603182.01	4699089.99	301	6602967.55	4699085.99	369	6603211.92	4699309.78
38	6603602.04	4699474.00	104	6603503.18	4699117.20	170	6603176.02	4699089.00	302	6602964.60	4699083.02	370	6603209.93	4699311.95
39	6603599.28	4699484.00	105	6603502.11	4699118.18	171	6603170.03	4699089.01	303	6602961.65	4699080.05	371	6603207.94	4699314.12
40	6603596.52	4699494.00	106	6603501.04	4699119.16	172	6603164.04	4699089.02	304	6602958.70	4699077.08	372	6603205.95	4699316.29
41	6603593.76	4699504.00	107	6603499.97	4699120.14	173	6603158.05	4699089.03	305	6602955.75	4699074.11	373	6603203.96	4699318.46
42	6603591.00	4699514.00	108	6603498.90	4699121.12	174	6603152.06	4699089.04	306	6602952.80	4699071.14	374	6603201.97	4699320.63
43	6603588.24	4699524.00	109	6603497.83	4699122.10	175	6603146.07	4699089.05	307	6602949.85	4699068.17	375	6603199.98	4699322.80
44	6603585.48	4699534.00	110	6603496.76	4699123.08	176	6603140.08	4699089.06	308	6602946.90	4699065.20	376	6603197.99	4699324.97
45	6603582.72	4699544.00	111	6603495.69	4699124.06	177	6603134.09	4699089.07	309	6602943.95	4699062.23	377	6603195.00	4699327.14
46	6603579.96	4699554.00	112	6603494.62	4699125.04	178	6603128.10	4699089.08	310	6602941.00	4699059.26	378	6603193.01	4699329.31
47	6603577.20	4699564.00	113	6603493.55	4699126.02	179	6603122.11	4699089.09	311	6602938.05	4699056.29	379	6603191.02	4699331.48
48	6603574.44	4699574.00	114	6603492.48	4699127.00	180	6603116.12	4699089.10	312	6602935.10	4699053.32	380	6603189.03	4699333.65
49	6603571.68	4699584.00	115	6603491.41	4699128.00	181	6603110.13	4699089.11	313	6602932.15	4699050.35	381	6603187.04	4699335.82
50	6603568.92	4699594.00	116	6603490.34	4699129.00	182	6603104.14	4699089.12	314	6602929.20	4699047.38	382	6603185.05	4699337.99
51	6603566.16	4699604.00	117	6603489.27	4699130.00	183	6603098.15	4699089.13	315	6602926.25	4699044.41	383	6603183.06	4699340.16
52	6603563.40	4699614.00	118	6603488.20	4699131.00	184	6603092.16	4699089.14	316	6602923.30	4699041.44	384	6603181.07	4699342.33
53	6603560.64	4699624.00	119	6603487.13	4699132.00	185	6603086.17	4699089.15	317	6602920.35	4699038.47	385	6603179.08	4699344.50
54	6603557.88	4699634.00	120	6603486.06	4699133.00	186	6603080.18	4699089.16	318	6602917.40	4699035.50	386	6603177.09	4699346.67
55	6603555.12	4699644.00	121	6603485.00	4699134.00	187	6603074.19	4699089.17	319	6602914.45	4699032.53	387	6603175.10	4699348.84
56	6603552.36	4699654.00	122	6603483.93	4699135.00	188	6603068.20	4699089.18	320	6602911.50	4699029.56	388	6603173.11	4699351.01
57	6603549.60	4699664.00	123	6603482.86	4699136.00	189	6603062.21	4699089.19	321	6602908.55	4699026.59	389	6603171.12	4699353.18
58	6603546.84	4699674.00	124	6603481.79	4699137.00	190	6603056.22	4699089.20	322	6602905.60	4699023.62	390	6603169.13	4699355.35
59	6603544.08	4699684.00	125	6603480.72	4699138.00	191	6603050.23	4699089.21	323	6602902.65	4699020.65	391	6603167.14	4699357.52
60	6603541.32	4699694.00	126	6603479.65	4699139.00	192	6603044.24	4699089.22	324	6602899.70	4699017.68	392	6603165.15	4699359.69
61	6603538.56	4699704.00	127	6603478.58	4699140.00	193	6603038.25	4699089.23	325	6602896.75	4699014.71	393	6603163.16	4699361.86
62	6603535.80	4699714.00	128	6603477.51	4699141.00	194	6603032.26	4699089.24	326	6602893.80	4699011.74	394	6603161.17	4699364.03
63	6603533.04	4699724.00	129	6603476.44	4699142.00	195	6603026.27	4699089.25	327	6602890.85	4699008.77	395	6603159.18	4699366.20
64	6603530.28	4699734.00	130	6603475.37	4699143.00	196	6603020.28	4699089.26	328	6602887.90	4699005.80	396	6603157.19	4699368.37
65	6603527.52	4699744.00	131	6										



Crna Gora
Uprava za nekretnine
Područna jedinica Podgorica

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 16.07.2025				
Org. jed.	Služba	Reg. broj	Prilog	Vrijednost
06-333/25-5966			12	

Adresa: Bul. Vojvode Stanka Radonjića 1,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 444 500
www.nekretnine.co.me

Broj:101-917/25-3040 dj

09.07.2025.g.

CRNA GORA
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
Podgorica
Ul. IV proleterske brigade 19.

Veza: Vaš broj: 06-333/25-5966/3 od 01.07.2025.g.

Predmet: Dostava lista nepokretnosti i kopije plana.


Aktom broj gornji obratili ste se ovom organu radi dostave lista nepokretnosti sa kopijom plana za kat.parc.3487, 3489, 3488/3, 3488/4, 3490/1, 3491/2, 3492/1 KO Podgorica III.

U vezi sa naprijed navedenim, u prilogu dopisa dostavljamo Vam listove nepokretnosti sa kopijom plana za navedene parcele.

Prilog: kao u tekstu.



OBRAĐIVAČ
Milenka Bajagić



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-36039/2025

Datum: 07.07.2025.

KO: PODGORICA III

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu Ministarstvo 101-917/25-3040, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2774 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
3487			34	19/10/2023	B.TOMOVIĆ	Dvorište DIOBA		69	0.18
3487		1	34	19/10/2023	B.TOMOVIĆ	Porodična stambena zgrada DIOBA		68	0.00
3488	3		34	06/12/2024	B.TOMOVIĆ	Njiva 1. klase DIOBA		12	0.18
3488	4		34	07/04/2025	B.TOMOVIĆ	Njiva 1. klase DIOBA		27	0.40
								176	0.58

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
2306968210016 0	MILIČKOVIĆ DRAGIŠA NASELJE BUDO TOMOVIĆ 61 Podgorica 0	Susvojina	1/2
3107965210016	MILIČKOVIĆ MILORAD ZDENKO BUDA TOMOVIĆA 61 PODGORICA Podgorica	Susvojina	1/2

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
3487		1	Porodična stambena zgrada NASLJEDE	951	P 68	/
3487		1	Stambeni prostor NASLJEDE Dvosoban stan	1	P 40	Susvojina MILIČKOVIĆ DRAGIŠA 2306968210016 NASELJE BUDO TOMOVIĆ 61 Podgorica 0 Susvojina MILIČKOVIĆ MILORAD ZDENKO 3107965210016 BUDA TOMOVIĆA 61 PODGORICA Podgorica

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3487				1	Dvorište	15/05/2025 9:33	ZABILJUG-O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJIŠTA

Datum i vrijeme: 07.07.2025. 13:34:51



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-36045/2025

Datum: 07.07.2025.

KO: PODGORICA III

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu Ministarstvo 101-917/25-3040, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3217 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prilog
3492	I		34	16/11/2020	ZABJELO	Livada 4. klase PRAVNI PROPIS		458	2.15
								458	2.15

Podaci o vlasniku ili nosiocu				
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Osnov prava	Obim prava
2019710000000	CRNA GORA- SUBJEKT RASPOLAGANJA GLAVNI GRAD PODGORICA Podgorica		Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3487		1		1	Porodična stambena zgrada	15/05/2025 9:33	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILICKOVIĆ ZDENKA I MILICKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3488	3			1	Njiva 1. klase	15/05/2025 9:33	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILICKOVIĆ ZDENKA I MILICKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3488	4			1	Njiva 1. klase	15/05/2025 9:33	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILICKOVIĆ ZDENKA I MILICKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:

SPISAK PODNIJETIH ZAHTJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA					
Br. parcele podbroj	Zgrada	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
	PD				
3487/0		101-2-919-16897/1- 2024	04.12.2024 10:24	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3487 3488/2
3487/0	I	101-2-919-16897/1- 2024	04.12.2024 10:24	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3487 3488/2
3487/0	I	101-2-919-16897/1- 2024	04.12.2024 10:24	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3487 3488/2



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-36040/2025

Datum: 07.07.2025.

KO: PODGORICA III

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu Ministarstvo 101-917/25-3040, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2778 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
3489			34	12/11/1998	B.TOMOVIĆ	Dvorište KUPOVINA		15	0,00
3489		1	34	12/11/1998	B.TOMOVIĆ	Porodična stambena zgrada KUPOVINA		63	0,00
3490	1		34 22	07/04/2025	B.TOMOVIĆ	Dvorište KUPOVINA		445	0,00
3490	1	1	34 22	07/04/2025	B.TOMOVIĆ	Zemljište pod zgradom KUPOVINA		146	0,00
								669	0,00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
2306968210016 0	MILIČKOVIĆ DRAGIŠA NASELJE BUDO TOMOVIĆ 61 Podgorica 0	Susvojina	1/2
3107965210016	MILIČKOVIĆ MILORAD ZDENKO BUDA TOMOVIĆA 61 PODGORICA Podgorica	Susvojina	1/2

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
3489		1	Porodična stambena zgrada GRADENJE	951	P 63	/
3489		1	Stambeni prostor GRADENJE Dvosoban stan	1	P 42	Susvojina MILIČKOVIĆ DRAGIŠA 2306968210016 0 NASELJE BUDO TOMOVIĆ 61 Podgorica 0 Susvojina MILIČKOVIĆ MILORAD ZDENKO 3107965210016 BUDA TOMOVIĆA 61 PODGORICA Podgorica
3490	1	1	Porodična stambena zgrada GRADENJE	980	1P 146	/
3490	1	1	Garža kao dio zgrade Jedna soba	1	1P 15	Susvojina MILIČKOVIĆ DRAGIŠA 2306968210016 0 NASELJE BUDO TOMOVIĆ 61 Podgorica 0 Susvojina MILIČKOVIĆ MILORAD ZDENKO 3107965210016 BUDA TOMOVIĆA 61 PODGORICA Podgorica
3490	1	1	Stambeni prostor Trosoban stan	2	P 105	Susvojina MILIČKOVIĆ DRAGIŠA 2306968210016 0 NASELJE BUDO TOMOVIĆ 61 Podgorica 0

Datum i vrijeme: 07.07.2025. 13:36:15

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
	1				Susvojina MILIČKOVIĆ MILORAD ZDENKO BUDA TOMOVIĆA 61 PODGORICA Podgorica

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3489				1	Dvorište	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3489		1	1	1	Stambeni prostor	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3489		1		1	Porodična stambena zgrada	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3489		1		1	Porodična stambena zgrada	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3490	1			1	Dvorište	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3490	1	1	1	1	Garaža kao dio zgrade	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3490	1	1	2	1	Stambeni prostor	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3490	1	1		1	Zemljište pod zgradom	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA
3490	1	1		1	Porodična stambena zgrada	15/05/2025 9:34	ZABILJUG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKŠIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJISTA

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:

Datum i vrijeme: 07.07.2025. 13:36:16

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada PD	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
3489/0		101-2-919-16897/1- 2024	04.12.2024 10:24	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3487 3488/2
3489/0	1 1	101-2-919-16897/1- 2024	04.12.2024 10:24	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3487 3488/2
3489/0	1	101-2-919-16897/1- 2024	04.12.2024 10:24	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O ZAJEDNIČKOJ GRADNJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3487 3488/2



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-919-36041/2025

Datum: 07.07.2025.

KO: PODGORICA III

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu Ministarstvo 101-917/25-3040, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2778 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
3491	1		34	07/04/2025	B.TOMOVIĆ	Njiva 1. klase KUPOVINA		560	8.40
3491	2		34	07/04/2025	B.TOMOVIĆ	Njiva 1. klase KUPOVINA		224	3.36

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
2306968210016 0	MILIČKOVIĆ DRAGIŠA NASELJE BUDO TOMOVIĆ 61 Podgorica 0	Susvojina	1/2
3107965210016	MILIČKOVIĆ MILORAD ZDENKO BUDA TOMOVIĆA 61 PODGORICA Podgorica	Susvojina	1/2

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
3491	1			1	Njiva 1. klase	15/05/2025 9:34	ZABILJ.UG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKSIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJIŠTA
3491	2			1	Njiva 1. klase	15/05/2025 9:34	ZABILJ.UG.O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI UZZ 220/25 OD 09.04.2025 G ZAKLJUČEN IZMEDJU SAFE HARBOR DDO NIKSIĆ KAO INVESTITORA I MILIČKOVIĆ ZDENKA I MILIČKOVIĆ DRAGIŠE KAO SUVLASNIKA ZEMLJIŠTA

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).

Ovlašćeno lice:

Datum i vrijeme: 07.07.2025. 13:36:59

SPISAK PODNIJETIH ZAHTIJEVA NA NEPOKRETNOSTIMA

Br. parcele podbroj	Zgrada PD	Predmet	Datum i vrijeme	Podnosilac	Sadržina
3491/1		101-2-919-5907/1-2025	24.04.2025 10:21	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O KUPOPRODAJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2778 PARC 3490/2 3491/1
3491/1		101-2-919-9560/1-2025	01.07.2025 08:17	NOTAR RALEVIĆ VESNA	PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI KO PG 3 PARC 3490/2 3491/1 3488/2
3491/1		101-2-919-5903/1-2025	24.04.2025 10:18	NOTAR RALEVIĆ VESNA	PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI KO PG 3 LN 3491 PARC 3488/2 3490 3491 LN 2774
3491/1		101-2-919-6546/1-2025	08.05.2025 08:07	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O KUPOPRODAJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3490/2 3491/1
3491/1	I	101-2-919-5903/1-2025	24.04.2025 10:18	NOTAR RALEVIĆ VESNA	PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI KO PG 3 LN 3491 PARC 3488/2 3490 3491 LN 2774
3491/1	I	101-2-919-5907/1-2025	24.04.2025 10:21	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O KUPOPRODAJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2778 PARC 3490/2 3491/1
3491/1	I	101-2-919-6546/1-2025	08.05.2025 08:07	NOTAR RALEVIĆ VESNA	O KUPOPRODAJI ZABILJEŽBA KO PG 3 LN 2774 PARC 3490/2 3491/1
3491/1	I	101-2-919-9560/1-2025	01.07.2025 08:17	NOTAR RALEVIĆ VESNA	PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI KO PG 3 PARC 3490/2 3491/1 3488/2

CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA

Broj: 101-917/25-3040

Datum: 07.07.2025.



KOPIJA PLANA


Skala: 1:1000
4
699
400
200
5

Katastarska opština: PODGORICA III

Broj lista nepokretnosti: 2774, 2778, 3217

Broj plana: 23,55

Parcele: 3487, 3489, 3488/3, 3488/4, 3490/1
3491/2, 3492/1



4
699
200
503
5

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

[Signature]



Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-2189/2

Pisarnica za izdavanje dozvola i saglasnosti
urbanizma i državne imovine

Primljeno: 29.07.2025				
Org. jed.	Op. za izd.	Red. broj	Prilog	Vrijednost
06	333/25	5966/3		

Podgorica, 10.07.2025.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za građevinarstvo

Podgorica
Ul. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-2189/1 od 07.07.2025.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-5966/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta namjene kolektivno stanovanje sa djelatnostima na urbanističkoj parceli UP 34, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo - Ljubović“ („Službeni list Crne Gore“ - opštinski propisi br. 19/09), u Podgorici, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova Miličković Dragiši i Miličković Zdenku iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi II navedene Uredbe predviđeno da se za „Trgovačke, poslovne i prodajne centre ukupne korisne površine preko 1.000 m² (hoteli, vjerski objekti, objekti za obrazovanje, nauku, zdravstvo, kulturu i socijalnu zaštitu, pozorišne, bioskopske, izložbene dvorane i drugo)“, redni broj 12, tačka (b), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju nije moguće sa sigurnošću utvrditi o kojoj površini dijela namijenjenog za djelatnosti predmetnog objekta je riječ.

Podsjećamo vas da, ukoliko je planirana površina dijela za djelatnosti predmetnog stambenog objekta preko 1000 m², onda je nepohodno da se nosilac projekta obaveže da, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod organa nadležnog za zaštitu životne sredine.

Ukoliko planirana površina dijela namijenjenog za djelatnosti predmetnog stambenog objekta iznosi ispod 1000 m², to nije potrebno sprovoditi postupak procjene uticaja na životnu sredinu za dati projekat.


dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crne Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "VODOVOD I KANALIZACIJA"

81000 PODGORICA, Ulica zetskih vladara bb,

PIB: 02015641, PDV: 20/31-00109-1

Telefon: Kabinet (+382 20 440 300), Korisnički servis (+382 20 440 388)

E-mail: kabinet@vikpg.me, info@vikpg.me

Website: www.vikpg.me

Žiro račun:

NIJ: 530-22-44

Lovćen banka: 565-2334-69

Prva banka CG: 535-9562-08

Hipotekarna banka: 520-9074-13

CKB: 510-8284-20, CKB: 510-1028-60

CRNA GORA

Ministarstvo prostornog planiranja,

urbanizma i državne imovine

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

Broj:

UPI-02-041/25-8289/2

Primljeno:	28.7.2025
Opis:	06-333/24-5966/4
Ud. + sl. zbir:	
Prilog:	
Vrijednost:	

21.07.2025

166956, 3001-1020/2025

DOO "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, postupajući po zahtjevu **Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**, na osnovu člana 8 Zakona o izgradnji objekata (Službeni list CG broj 19/25), člana 19 Odluke o javnom vodosnabdijevanju na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15 i 034/16), člana 10 Odluke o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) i člana 5 Odluke o prikupljanju i ispuštanju atmosferskih voda na teritoriji Glavnog grada (Službeni list CG – opštinski propisi br. 027/15) izdaje

TEHNIČKE USLOVE PRIKLJUČENJA NA GRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJU

Na osnovu zahtjeva Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, koji je kod nas evidentiran pod brojem UPI-02-041/25-8289/1 od 07.07.2025. godine, za izdavanje tehničkih uslova priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima na urbanističkoj parceli UP 34, u zahvatu DUP-a "Zabjelo - Ljubović" izmjene i dopune (katastarske parcele 3487 i 3489 i djelovi katastarskih parcela: 3490, 3488, 3491 i 3492/1 KO Podgorica III) u Podgorici, investitora Miličković Dragiše i Miličković Zdenka (prema nacrtu urbanističko-tehničkih uslova dostavljenih uz akt Ministarstva broj 06-333/24-5966/4 od 01.07.2025. godine), propisujemo sljedeće tehničke uslove priključenja na gradski vodovod i kanalizaciju. U prilogu dostavljamo situaciju sa ucrtanim postojećim hidrotehničkim instalacijama. Položaj prikazanih cjevovoda je ucrtan kao spoj osovina poklopaca šahtova, što ne odgovara stvarnom položaju cijevi, koji kod vodovoda može biti udaljen od osovine poklopca i par metara. Stvarni položaj mora se utvrditi uvidom u svaki šaht pojedinačno. Napominjemo da se u blizini lokacije može naići na priključne cjevovode za koje ovo društvo ne posjeduje potrebne podatke o visinskom i horizontalnom položaju, jer prilikom izgradnje ovih cjevovoda nije urađen katastar instalacija, a na cjevovodu nijesu izvedeni vodovodni šahtovi, te u sadašnjem stanju nema mogućnosti da ih snimimo i ucrtamo njihov tačan položaj. U slučaju da priključne cijevi prolaze preko predmetne parcele, iste se moraju izmjestiti prije početka radova na objektu, a na osnovu zahtjeva investitora. Troškovi izmještanja padaju na teret investitora, a vodoinstalaterske radove izvodi isključivo "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

Nacrtom urbanističko-tehničkih uslova je u okviru parcele planiran objekat spratnosti do S+P+4+Pk, površine pod objektom max 600,14m² i max bruto građevinske površine 3600,84m². Namjena planiranog objekta je mješovita – kolektivno stanovanje sa poslovanjem.

Situacija DUP-om planiranog stanja – faza hidrotehnike je u prilogu nacrtu urbanističko-tehničkih uslova. Za realizaciju hidrotehničke infrastrukture je nadležna Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

a) Vodovod:

Priključenje objekta na gradsku vodovodnu mrežu može se obaviti na postojećem cjevovodu PEVG DN225mm sjeverno, ili D DN200mm južno od lokacije objekta, u nekom od postojećih vodovodnih šahtova Č6174, ili Č5193. Priključak prema objektu voditi isključivo javnom površinom.

U slučaju racionalne i tehnički logične potrošnje u vodovodnom sistemu biće obezbijedjen pritisak na mjestu priključenja oko 2,5bar.

Za registrovanje utroška vode, potrebno je predvidjeti ugradnju vodomjera za svaku stambenu i poslovnu jedinicu posebno. Vodomjere predvidjeti u objektu - u zajedničkim prostorijama, stalno dostupnim za očitavanje, kontrolu i održavanje (poželjno jedan ormarić za jedan sprat). Obavezno je obezbijediti način odvodjenja vode iz skloništa za vodomjere, koja se neminovno javlja na ovakvim mjestima.

Za registrovanje utroška vode cijelog objekta (odnosno svakog ulaza posebno), potrebno je ugraditi kontrolne vodomjere u šahtu ispred objekta, posebno za stambeni, posebno za poslovni dio objekta. Minimalne dimenzije svijetlog otvora šahta za vodomjer su 1.2x1.2x1.2 m (u koji se mogu smjestiti maksimalno 3 mala vodomjera), obavezno sa drenažom, penjalicama i poklopcem tako postavljenim da se pri silazu u šaht ne gazi po vodomjerima. Šaht treba da bude u posjedu podnosioca zahtjeva, 1 do 2m od ivice parcele gledajući iz pravca mjesta priključenja na ulični cjevovod.

Kod vodomjera Ø 50 mm i više obavezno se ispred vodomjera ugrađuje zatvarač, hvatač nečistoće, MDK komad, ravni komad za smirenje toka vode, a iza vodomjera ravni komad i zatvarač. Iza vodomjera na koji je spojena hidrantska mreža objekta ili sprinkler sistem za gašenje požara, obavezno se ugrađuje zaštitnik od povratnog toka (nepovratni ventil). Dužina ravnog dijela za smirenje toka ispred i iza vodomjera zavisi od profila vodomjera. Prilikom dimenzionisanja vodomjernog šahta voditi računa o dimenzijama komada koji se ugrađuju.

Svi vodomjeri koji se ugrađuju moraju biti klase C, sa mesinganim, horizontalnim kućištem, impulsnim mehanizmom za daljinsko očitavanje, sa magnetnim ventilom prije i propusnim ventilom poslije vodomjera, koji su prilagođeni usvojenom programu i opremi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Vodomjeri moraju biti sa horizontalnom osovinom, baždareni i moraju imati važeću plombu Metrološkog zavoda Crne Gore sa oznakom ME.

Nije potrebno razdvajati protivpožarnu od ostale sanitarne vodovodne mreže, jer se protivpožarna voda vrlo rijetko troši, pa voda u cijevima dugo stoji te može biti sanitarno neispravna. Osim toga, kod razdvojenog sistema može se desiti da baš kad je potrebno, ustanovimo da nešto nije u redu sa tom granom vodovodne mreže. Kod zajedničkog sistema, dovoljan je jedan kontrolni vodomjer – kombinovani sa daljinskim očitavanjem. Ne dozvoljava se postavljanje hidrantskih priključaka za vatrogasna vozila na spoljnim zidovima objekata.

Ako uslovi zaštite od požara za predmetni objekat zahtijevaju automatski stabilnu instalaciju za gašenje požara – sprinkler instalaciju, za istu je potrebno predvidjeti minimalno redukovani rezervoar shodno klasi požarne opasnosti, a sve u skladu sa standardom MEST EN – 12845. Projektom unutrašnjih instalacija potrebno je predvidjeti kontinualnu dopunu rezervoara iz spoljašnje vodovodne mreže i prikazati njihovo povezivanje kao i način mjerenja potrošnje te vode. Potrebno je predvidjeti poseban vodomjer i za njega.

Vodoinstalaterske radove na izradi priključka, nabavci i ugradnji vodomjera izvodi **isključivo** "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica po zahtjevu korisnika. U slučaju nepoštovanja navedenog, odnosno bespravnog priključenja na vodovodnu mrežu, vodovodni priključak će biti ukinut i preduzete odgovarajuće zakonske mjere. Prilikom izvođenja pripremnih radova za ugradnju vodomjera, obavezno konsultovati nadležnu službu "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, koja nabavlja i ugrađuje vodomjere.

Nakon dobijanja građevinske dozvole, potrebno je podnijeti zahtjev ovom društvu za dobijanje gradilišnog vodovodnog priključka. Investitor, odnosno izvođač radova, je dužan da obezbijedi uredno očitavanje vodomjera za gradilište nadležnom licu društva. Ukoliko umjesto vlastitog gradilišnog priključka investitor za građenje koristi vodu preko svog ili tuđeg registrovanog vodomjera za domaćinstvo, ili na neki drugi način, ta potrošnja će se posebno obračunati i mora da se reguliše prije dobijanja trajnog priključka. Da bi se stekli uslovi za dobijanje trajnog priključka, potrebno je da investitor pribavi potvrdu da je objekat urađen prema revidovanoj projektnoj dokumentaciji, kao i potvrdu o izmirenim obavezama od Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i uz zahtjev za stalni priključak ih dostavi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica. Uz zahtjev je potrebno dostaviti i spiskove sa svim potrebnim podacima o vlasnicima stambenih i poslovnih jedinica sa brojevima pripadajućih vodomjera i kupoprodajne ugovore. Do tada će sva utrošena voda biti fakturisana investitoru objekta. Takođe, napominjemo da će kontrolni vodomjeri i vodomjer za sprinkler sistem biti registrovani na investitora objekta, dok se ne dostavi zahtjev za preregistraciju na neko drugo lice (skupštinu stanara ili neko drugo lice).

b) Fekalna kanalizacija:

Gradski sistem kanalizacione mreže je separatan, tako da se ne dozvoljava upuštanje atmosferskih voda u fekalnu kanalizaciju i obrnuto.

Priključenje objekta na gradsku fekalnu kanalizaciju može se izvršiti na kolektoru fekalne kanalizacije AC DN315mm, u ulici sjeverno od objekta, u postojećem revizionom oknu RO 8631, ili kolektoru PVC DN315mm zapadno od lokacije, u postojećem revizionom oknu RO 6567, čije su kote i koordinate date u prilogu.

Priključak, izvod iz objekta izvesti od atestiranih PVC kanalizacionih cijevi za uličnu kanalizaciju (tjemene nosivosti ne manje od SN4) prečnika DN160 ili DN200 do uličnog revizionog okna. Kod ukrštanja sa vodovodom, kanalizaciona cijev mora da bude ispod vodovoda i to tako da je minimum 20 cm od tjemena kanalizacione cijevi do dna vodovodne cijevi. Kanalizaciona cijev ne bi smjela biti plića od 1,0 m.

Radove na izgradnji kanalizacionog priključka vršiće stranka u vlastitoj režiji kada se za to steknu uslovi, a priključenje na gradsku kanalizaciju se vrši pod obaveznim nadzorom "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, koje je potrebno obavijestiti o početku radova. Posebnu pažnju obratiti na vodovod, kao i PTT i elektroinstalacije, čije je katastre potrebno pribaviti od nadležnih institucija. Internu kanalizaciju treba obavezno isprati prije priključenja, da šut i otpadni materijal ne bi oštetili postojeću gradsku fekalnu kanalizaciju. Isto se odnosi na priključenje atmosferske kanalizacije. Prije početka radova na izvođenju priključka, treba se obratiti nadležnom organu radi dobijanja protokola za prekop saobraćajnice.

S obzirom na to da će objekat u budućnosti biti priključen na gradsku fekalnu kanalizaciju, napominjemo da nije preporučljivo gravitaciono priključenje podrumskih i suterenskih etaža objekta na fekalnu kanalizaciju. U slučaju da investitor priključi pomenute etaže na kolektor fekalne kanalizacije bez prepumpavanja, "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica neće snositi nikakvu odgovornost od eventualnog izlivanja fekalnih voda u naprijed navedene etaže objekta.

Ukoliko su u okviru poslovnih sadržaja u objektu predviđeni kafići, restorani ili slični sadržaji, investitor je dužan izvršiti tretman otpadnih voda prije upuštanja istih u gradsku fekalnu kanalizaciju.

c) Atmosferska kanalizacija

Projektom obuhvatiti rješenje odvođenja kišnih voda sa krova objekta, kao i cijele lokacije objekta. Za rješenje odvođenja predvidjeti izgradnju retenzionog bazena (upojni bunar ili rov) na lokaciji predmetne parcele. Dimenzije retenzionog bazena dokazati proračunom. Dimenzionisati ga za prihvatanje prvog poplavnog talasa 15-to minutne kiše intenziteta 264

l/s/ha. Kišne vode se ne smiju upuštati direktno u gradsku atmosfersku kanalizaciju, nego prvo u retenzioni bazen koji se prelijeva u gradsku atmosfersku kanalizaciju.

Također, napominjemo da postoji mogućnost da buduća atmosferska kanalizacija kapacitetom neće moći da primi vodu sa krovova i okolnog terena planiranih objekata. Atmosferska kanalizacija se ne projektuje na maksimalnu količinu padavina na određenom području za određeni povratni period, jer bi isto bilo neracionalno. S tim u vezi ne možemo garantovati uredno odvođenje atmosferskih voda u slučaju dugotrajnih kiša velikog intenziteta, koje mogu izazvati plavljenje podruma i suterena objekta.

Obavezno predvidjeti separatore za prečišćavanje voda sa parkinga i saobraćajnica. Isto važi za sve zatvorene prostore u objektu koji služe za parkiranje automobila (garaže) površine veće od 50m².

d) Tehnička opremljenost projekta hidrotehničkih instalacija

Projekat treba da sadrži sve tekstualne i grafičke priloge za glavni projekat u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za gradjenje objekta (Službeni list CG broj 044/18). Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije treba izraditi u skladu s pravilima struke i odredbama važeće zakonske regulative, a mora obuhvatiti interne instalacije vodovoda i kanalizacije do priključenja na gradski ulični vodovod odnosno do javne ulične kanalizacije, uključujući i same spojeve sa istim.

U predmjeru radova obavezno treba razdvojiti radove na unutrašnjoj vodovodnoj instalaciji, koje obavlja izvođač radova na objektu, od dijela vodovodnog priključka, koje izvodi "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica.

Projekat obavezno mora da sadrži preglednu situaciju u odgovarajućoj razmjeri, sa svim prikazanim elementima relevantnim za izbor projektnog rješenja. Svrha pregledne situacije na kojoj insistiramo kao obaveznom dijelu projekta, je da se može sagledati kako koncepcija kompletnog rješenja, tako i veza svih ostalih priloga datih projektom.

Napominjemo da je potrebno nakon obrade projektne dokumentacije u dijelu spoljnih i unutrašnjih instalacija, projekat dostaviti "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica na provjeru poštovanja uslova priključenja i davanja saglasnosti na projekat.

Ovi uslovi važe 6 (šest) mjeseci od dana izdavanja.

Prilog: Situacija R = 1:1000

Podgorica,
21.07.2025. godine

 Izvršni direktor,
Aleksandar Nišavić, dipl.ecc.





CRNA GORA

GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ I DRŽAVNE IMOVINE

Vasa Raičkovića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 235-185, 235-188, 675-654
e-mail: saobraćaj@podgorica.me

Priloga				
Org. pri	Sl. list CG	Sl. list CG	Broj	Vrednost
06-TS3/22-5966/1				

Broj: UPI 11-341/25-1915

Podgorica, 24.07.2025.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Podgorica

IV Proleterske brigade br.19

+382 20/446-276

Zahtjevom br. UPI 11-341/25-1915, zavedenim kod ovog Organa dana 16.07.2025. godine, obratili ste se vezano za izdavanje saobraćajno – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta kolektivnog stanovanja sa djelatnostima na urbanističkoj parceli UP 34, zahvatu izmjena i dopuna DUP -a "Zabjelo -Ljubović", u Podgorici, Glavni grad Podgorica.

Kako je odredbama člana 14 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorica ("Službeni list Crne Gore- opštinski propisi", br. 029/24 od 06.06.2024), propisano da saobraćajno tehničke uslove za projektovanje priključaka na opštinski i nekategorisani put i saglasnost na izrađenu tehničku dokumentaciju izdaje organ uprave nadležan za poslove saobraćaja, to se dostavljeni nacrt UTU-a dopunjuje sljedećim saobraćajno-tehničkim uslovima:

- Projektnom dokumentacijom predmetnih objekata prikazati saobraćajni priključak na kontaktnu javnu saobraćajnicu sekundarne mreže predviđenu planskim dokumentom.
- Mjesto saobraćajnog priključka mora biti povoljnih geometrijskih karakteristika gdje je obezbjeđena dobra preglednost. Saobraćajni priključak je neophodno dimenzionisati na graf. prilogu.
- Ukoliko je priključak urbanističke parcele iznad nivoa puta, projektom predvidjeti oborene ivičnjake na propisanu visinu od nivoa kolovoza, odnosno trotoara, da bi se omogućio nesmetan ulaz vozila na planirani priključak u okviru parcele.
- Detalj oborenog ivičnjaka prikazati u grafičkom prilogu.
- Detalj parkinga (kosih, podužnih) prikazati u grafičkom prilogu.
- Horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju prikazati u zavisnosti od vrste priključka i namjene objekta i u skladu sa postojećom regulacijom saobraćaja na javnom putu na koji se vrši priključak.
- Prilikom izrade projekta uzeti u obzir postojeću regulaciju saobraćaja u kontaktnoj zoni.
- Tehničku dokumentaciju priključka i organizaciju saobraćajnica sa parking mjestima unutar parcele uraditi saglasno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, Zakonu o putevima, Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji («Sl.list CG», broj 35/21), standardima normativima, preporukama i propisima koji važe u ovoj oblasti.

Napominjemo da je članom 5 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Sl. list Crne Gore", br. 044/18) propisano da tehničko rješenje priključka objekta na odgovarajuću saobraćajnu infrastrukturu, urađeno od strane ovlaštenog lica, predstavlja obavezan dio Glavnog projekta.

S poštovanjem,

Rukovodilac Odjeljenja za regulaciju saobraćaja i puteve
Mr Fahret Maljević, dipl.inž.saob.

Dostavljeno:

- podnosiocu zahtjeva
- a/a

SEKRETAR
Ninoslav Kaluđerović